

Date	ICU_Admit	ICU_Discha	Age	Gender (M	PatientHeiç	PatientWei	BMI
#####							
#####	#####	#####	83.445	1	155	40.8	16.98231
#####	#####	#####	76.082	1	160	60.6	23.67188
#####	#####	#####	88.889	1	154	62.1	26.18485
#####	#####	#####	81.04	0	157	90	36.51264
#####	#####	#####	88.711	0	168	71.1	25.19133
#####	#####	#####	63.314	1	160	58.6	22.89063
#####	#####	#####	63.962	1	154	77.5	32.67836
#####	#####	#####	76.038	1	165	70	25.71166
#####	#####	#####	78.456	1	179	86.8	27.09029
#####	#####	#####	60.667	1	168	94.9	33.62387
#####	#####	#####	74.82	0	170	92.3	31.93772
#####	#####	#####	75.891	1	163	75.9	28.56713
#####	#####	#####	84.829	0	181	74.8	22.83203
#####	#####	#####	59.628	0	180	104.3	32.19136
#####	#####	#####	90.136	1	160	62.6	24.45313
#####	#####	#####	48.747	0	194	104	27.63312
#####	#####	#####	50.007	0	187	87.5	25.02216
#####	#####	#####	62.837	0	168	88	31.17914
#####	#####	#####	72.727	0	178	103.8	32.76102
#####	#####	#####	70.283	0	164	110	40.89827
#####	#####	#####	63.94	1	147	107.7	49.84034
#####	#####	#####	66.3	1	146	63	29.55526
#####	#####	#####	56.046	0	182	126.9	38.31059
#####	#####	#####	78.13	0	182	78.9	23.81959
#####	#####	#####	54.804	1	199	100.4	25.3529
#####	#####	#####	61.253	0	180	126.6	39.07407
#####	#####	#####	62.861	1	165	83.7	30.7438
#####	#####	#####	75.034	0	170	49.7	17.19723
#####	#####	#####	68.104	0	182	84.9	25.63096
#####	#####	#####	59.596	0	172	65.4	22.10654
#####	#####	#####	52.544	1	167	53.2	19.07562
#####	#####	#####	81.116	0	157	90	36.51264
#####	#####	#####	63.324	0	183	67.7	20.21559
#####	#####	#####	73.1	1	156	92.1	37.84517
#####	#####	#####	88.322	0	164	58.1	21.60173
#####	#####	#####	56.27	0	178	106	33.45537
#####	#####	#####	53.73	1	159	75.5	29.86432
#####	#####	#####	58.971	1	175	123.9	40.45714
#####	#####	#####	50.45	0	187	99.5	28.45377
#####	#####	#####	80.077	0	188	95.2	26.93526
#####	#####	#####	58.546	0	168	68.3	24.19926
#####	#####	#####	75.787	1	160	69	26.95313
#####	#####	#####	63.461	0	183	117	34.93684
#####	#####	#####	80.93	1	147.3	55	25.34879
#####	#####	#####	31.904	0			

#####	#####	#####	84.189	0	175	109.2	35.65714
#####	#####	#####	58.089	0	168	161.8	57.3271
#####	#####	#####	45.39	1	127	89.9	55.73811
#####	#####	#####	37.842	0	186	87.3	25.23413
#####	#####	#####	56.935	0	189	198.9	55.68153
#####	#####	#####	75.099	0	172	84.5	28.56274
#####	#####	#####	50.189	1	177	79.9	25.50353
#####	#####	#####	51.479	0	187	125.8	35.97472
#####	#####	#####	89.912	1	160	74.4	29.0625
#####	#####	#####	62.307	0	193	90.9	24.40334
#####	#####	#####	59.553	1	149	78.2	35.22364
#####	#####	#####	82.427	1	150	66.6	29.6
#####	#####	#####	60.348	0	168		
#####	#####	#####	66.762	1	177	124.6	39.77146
#####	#####	#####	76.342	1	162	63.7	24.27221
#####	#####	#####	64.775	1	155	101.4	42.20604
#####	#####	#####	88.027	1	157	80.9	32.8208
#####	#####	#####	70.449	0	165	55.3	20.31221
#####	#####	#####	71.216	1	152	63	27.26801
#####	#####	#####	93.844	0	162	72.2	27.51105
#####	#####	#####	71.901	1	165	95	34.8944
#####	#####	#####	54.745	0	176	97.6	31.50826
#####	#####	#####	64.966	1	155	64.5	26.84703
#####	#####	#####	89.439	1	170		
#####	#####	#####	106.523	0	160	69.9	27.30469
#####	#####	#####	85.269	0	177.8	88.1	27.86842
#####	#####	#####	80.326	0	164	102.2	37.99822
#####	#####	#####	52.518	0	180	72.1	22.25309
#####	#####	#####	80.698	1	172	49.6	16.76582
#####	#####	#####	38.598	1			
#####	#####	#####	79.493	0	182.9	98.8	29.53449
#####	#####	#####	86.153	0	170	90.3	31.24567
#####	#####	#####	64.898	1	155	48.3	20.10406
#####	#####	#####	61.211	1			
#####	#####	#####	64.156	1	156		
#####	#####	#####	54.055	1			
#####	#####	#####	53.092	1	165		
#####	#####	#####	79.762	0			
#####	#####	#####	86.805	1			
#####	#####	#####	24.854	1	138		
#####	#####	#####	78.537	1	154		
#####	#####	#####	69.989	0	183		
#####	#####	#####	60.208	1			
#####	#####	#####	67.142	0			
#####	#####	#####	43	0			

Admission_Admitting_ServiceCod ICU_Length ICU_Discha ICU_Discha Hospital_A Hospital_D Hospital_Lc

MB6B and DIR_ADMIN CCS	3.37	DO5D	0	#####	#####	24.04
MB6B and DO3D CCS	3.02	JO3G	0	#####	#####	5.86
MB6B and DO6D CCS	1.08	HOSP DC	1	#####	#####	1.67
MB6B and ETU CCS	1.22	DO6D	0	#####	#####	7.1
MB6B and DO3D CCS	2.35	HOSP DC	1	#####	#####	9.6
MB6B and DIR_ADMIN CCS	2.03	HOSP DC	1	#####	#####	2.03
MB6B and ETU CCS	2.08	HOSP DC	0	#####	#####	2.08
MB6B and ETU CCS	2.53	DO6D	0	#####	#####	23.44
MB6B and DO3D CCS	0.77	DO3D	0	#####	#####	3.51
MB6B and ETU CCS	2.43	DO6D	0	#####	#####	3.46
MB6B and ETU CCS	1.93	JO3B	0	#####	#####	14.02
MB6B and DIR_ADMIN CCS	1.85	DO5D	0	#####	#####	6.84
MB6B and DIR_ADMIN CCS	6.25	HOSP DC	1	#####	#####	6.25
MB6B and ETU CCS	1.67	DO3D	0	#####	#####	7.76
MB6B and DIR_ADMIN CCS	3.79	DO6B	0	#####	#####	28.02
MB6B and MB3C CCS	1.04	DO6B	0	#####	#####	6
MB6B and ETU CCS	0.52	DO6B	0	#####	#####	3.36
MB6B and MB5E CCS	0.9	MB5E	0	#####	#####	17.27
MB6B and ETU CCS	1.32	DO3D	0	#####	#####	10.4
MB6B and ETU CCS	4.27	JO3B	0	#####	#####	11.06
MB6B and ETU CCS	7.76	MB6F	0	#####	#####	19.71
MB6B and ETU CCS	0.52	DO5D	0	#####	#####	3.58
MB6B and DIR_ADMIN CCS	1.74	DO3D	0	#####	#####	3.87
MB6B and ETU CCS	3.19	JO3B	0	#####	#####	4.06
MB6B and DIR_ADMIN CCS	3.95	DO6D	0	#####	#####	13.93
MB6B and MB6F CCS	1.35	MB6F	0	#####	#####	31.56
MB6B and ETU CCS	15.42	JO3G	0	#####	#####	37.2
MB6B and DO6B CCS	0.83	JO3B	0	#####	#####	2.58
MB6B and ETU CCS	0.65	JO3B	0	#####	#####	1.7
MB6B and ETU CCS	2.03	DO3D	0	#####	#####	3
MB6B and ETU CCS	1.68	JO3B	0	#####	#####	6.76
MB6B and ETU CCS	1.01	JO3B	0	#####	#####	9.15
MB6B and ETU CCS	6.18	HOSP DC	1	#####	#####	6.18
MB6B and ETU CCS	6.83	JO3G	0	#####	#####	8.77
MB6B and DIR_ADMIN CCS	2.16	DO6D	0	#####	#####	18.73
MB6B and DIR_ADMIN CCS	18.18	JO3G	0	#####	#####	19.7
MB6B and DIR_ADMIN CCS	6.05	DO3D	0	#####	#####	8.32
MB6B and ETU CCS	1.78	JO3G	0	#####	#####	15.72
MB6B and ETU CCS	0.55	MB5D	0	#####	#####	2.57
MB6B and ETU CCS	1.99	DO3D	0	#####	#####	6.16
MB6B and ETU CCS	1.78	JO3G	0	#####	#####	4.05
MB6B and DIR_ADMIN CCS	5.32	MB5E	0	#####	#####	9.19
MB6B and ETU CCS	1.77	DO5D	0	#####	#####	3.88
MB6B and ETU CCS	3.79	HOSP DC	1	#####	#####	3.79
MB6B and ETU CCS	3.58	JO3B	0	#####	#####	15.85

MB6B and ETU	CCS	2.01	JO3G	0	#####	#####	8.07
MB6B and DO6D	CCS	10.41	HOSP DC	1	#####	#####	16.82
MB6B and ETU	CCS	3.18	DO5D	0	#####	#####	6.14
MB6B and ETU	CCS	1.99	ANES	0	#####	#####	68.85
MB6B and FR5C	CCS	14.66	MB6F	0	#####	#####	27.8
MB6B and DIR_ADMI1	CCS	5.54	DO6B	0	#####	#####	9.64
MB6B and ETU	CCS	19.31	DO6B	0	#####		
MB6B and ETU	CCS	2.56	DO3D	0	#####	#####	5.63
MB6B and DIR_ADMI1	CCS	10.32	MB6F	0	#####	#####	26.17
MB6B and ETU	CCS	1.46	JO3G	0	#####	#####	3.66
MB6B and ETU	CCS	0.76	JO3G	0	#####	#####	2.81
MB6B and ETU	CCS	3.22	JO3B	0	#####	#####	9.12
MB6B and DIR_ADMI1	CCS	5.83	HOSP DC	1	#####	#####	5.83
MB6B and DIR_ADMI1	CCS	6.04	JO3B	0	#####	#####	14.04
MB6B and DIR_ADMI1	CCS	0.92	DO6D	0	#####	#####	5.11
MB6B and ETU	CCS	1.44	DO6D	0	#####	#####	5.54
MB6B and ETU	CCS	0.99	JO3B	0	#####	#####	2.88
MB6B and DIR_ADMI1	CCS	2.04	JO3G	0	#####	#####	5.8
MB6B and MB7G	CCS	2.05	MB5D	0	#####	#####	26.79
MB6B and ETU	CCS	1.28	DO3D	0	#####	#####	3.05
MB6B and DIR_ADMI1	CCS	1.08	DO3D	0	#####	#####	3.17
MB6B and DIR_ADMI1	CCS	1.73	JO3B	0	#####	#####	3.78
MB6B and ETU	CCS	1.7	DO5D	0	#####	#####	9.61
MB6B and ETU	CCS	0.79	MB4D	0	#####	#####	11.48
MB6B and ETU	CCS	9.91		0	#####		
MB6B and ETU	CCS	1.46	DO2D	0	#####	#####	4.19
MB6B and ETU	CCS	0.58	JO3G	0	#####	#####	3.46
MB6B and MB6G				2	#####		
MB6B and ETU	CCS	0.4	MB7G	0	#####	#####	1.06
MB7B and FR1C	GEN	0.92	FR1C	0	#####	#####	5.21
MB6B and JO3G	CCS	3.71		0	#####		
MB6B and DIR_ADMI1				2	#####		
MB6B and ETU	CCS	1.55		0	#####		
E103 and E PACU	ORT	1.8	E082	0	#####	#####	8.18
MB6B and DIR_ADMI1	CCS	2.71	DO5D	0	#####	#####	17.55
MB6B and ETU	MED	1.17	DO6B	0	#####	#####	2.03
MB6B and JO3B	CCS	2.42	JO3B	0	#####	#####	7.43
MB6B and ETU	CCS	0.38	DO2D	0	#####	#####	6.28
MB6B and ETU	CCS	1.71	DO5D	0	#####	#####	4.49
MB6B and DIR_ADMI1				2	#####		
MB6B and MB6G	CCS	1.4	JO3G	0	#####	#####	3.63
MB6B and ETU	FAM	12.24	DO2D	0	#####	#####	18.83
MB6B and DO6D	CCS	0.21	ANES	0	#####	#####	33.79
MB8D and PACU	NES	0.68	HOSP DC	0	#####	#####	1.03
MB6B and ER		0.63	FLOOR	0	#####	#####	0.64

Hospital_D Hospital_D Apache3_S Invasive_V Invasive_V Noninvasiv Noninvasiv Vent_Days SOFA_day1

LTERM CAF	0	73	0	0	0	0	0	6
DEATH	1	110	0	0	0	0	0	11
DEATH	1	123	0	0	1	0.718727	0.718727	13
HOME	0	55	0	0	0	0	0	2
DEATH	1	98	0	0	0	0	0	9
DEATH	1	81	0	0	1	1.885417	1.885417	4
ACUTE CAR	0	107	0	0	1	0.197917	0.197917	10
HOME	0	66	0	0	0	0	0	2
LTERM CAF	0	57	0	0	0	0	0	1
HOME	0	47	0	0	0	0	0	3
HOME	0	103	0	0	0	0	0	7
HOME	0	113	0	0	0	0	0	8
DEATH	1	86	1	1.885417	1	1.34375	3.229167	4
LTERM CAF	0	78	0	0	0	0	0	7
DEATH	1	117	1	2.916667	0	0	2.916667	10
REHAB	0	68	0	0	0	0	0	2
HOME	0	88	1	0.197917	0	0	0.197917	4
HOME	0	64	0	0	0	0	0	4
HOME	0	70	0	0	1	0.260417	0.260417	6
LTERM CAF	0	83	1	2.213715	1	0.138194	2.35191	9
LTERM CAF	0	73	1	1.236111	1	3.652778	4.888889	6
HOME	0	55	0	0	0	0	0	3
HOME	0	62	0	0	0	0	0	8
HOME	0	96	0	0	1	0.3	0.3	14
LTERM CAF	0	123	1	1.802083	0	0	1.802083	13
ACUTE CAR	0	111	1	1.34375	0	0	1.34375	12
LTERM CAF	0	158	1	6.062477	1	2.40625	8.468727	16
HOME	0	59	0	0	0	0	0	3
HOME	0	70	0	0	0	0	0	7
HOME	0	44	1	0.642188	0	0	0.642188	6
HOME	0	55	0	0	0	0	0	4
HOME	0	64	0	0	0	0	0	2
DEATH	1	88	0	0	1	1.052083	1.052083	4
HOME	0	113	1	4.78125	1	0.125	4.90625	9
DEATH	1	94	1	0.947917	0	0	0.947917	13
DEATH	1	127	1	13.41664	1	0.229167	13.64581	12
PSYCH	0	110	1	3.822917	1	1.270833	5.09375	15
LTERM CAF	0	57	0	0	1	0.427083	0.427083	3
HOME	0	39	0	0	0	0	0	2
LTERM CAF	0	85	0	0	0	0	0	6
HOME	0	61	0	0	0	0	0	7
LTERM CAF	0	84	0	0	0	0	0	8
HOME	0	76	0	0	0	0	0	5
DEATH	1	114	1	2.677083	0	0	2.677083	12
HOME	0	53	0	0	0	0	0	9

LTERM CAF	0	93	0	0	1	1.010417	1.010417	7
DEATH	1	148	1	6.926366	0	0	6.926366	17
LTERM CAF	0	98	1	1.614583	1	0.390162	2.004745	11
REHAB	0	106	1	1.927083	0	0	1.927083	13
LTERM CAF	0	77	1	8.592361	1	4.520833	13.11319	8
	0	97	1	4.21875	1	0.197917	4.416667	11
	2	69	1	14.96873	1	0.229167	15.19789	12
	0	92	0	0	0	0		9
	0	109	1	5.298611	1	3.052083	8.350694	12
	0	40	0	0	0	0		4
	0	77	1	0.475694	0	0	0.475694	7
	0	111	1	2.988866	0	0	2.988866	13
DEATH	1	108	1	4.531227	1	0.395833	4.92706	10
	0	69	1	4.947917	0	0	4.947917	13
	0	52	0	0	0	0		5
	0	56	0	0	0	0		8
	0	65	0	0	0	0		2
	0	63	1	0.941667	1	0.493866	1.435532	8
DEATH	1	71	0	0	0	0		6
	0	64	0	0	0	0		7
	0	43	0	0	0	0		4
	0	87	1	0.729167	0	0	0.729167	13
	0	67	0	0	0	0		7
	0	82	1	0.472222	0	0	0.472222	10
	2	118	1	7.138843	1	0.21875	7.357593	15
	0	73	0	0	0	0		4
	0	85	0	0	0	0		6
	2	58						
DEATH	1	118	1	0.291644	0	0	0.291644	17
HOME	0	41	0	0	0	0		0
	2	94	0	0	0	0		11
	2	160						
	2	69	0	0	1	0.489583	0.489583	6
LTERM CAF	0	60	0	0	1	1.354514	1.354514	3
	0	69	1	1.010394	0	0	1.010394	10
HOME	0	69	0	0	0	0		5
	0	62	0	0	0	0		8
LTERM CAF	0	71	0	0	0	0		1
LTERM CAF	0	174	0	0	0	0		4
	2	42						
	0	57	0	0	0	0		5
	0	60	1	8.15625	0	0	8.15625	9
	0	71	0	0	0	0		7
	0	75	0	0	0	0		1
HOME	0	99						

0 #####
1 #####
0 #####
0 #####
1 #####
0 #####
0 #####
2
2
0 #####
0 #####
2
1
2
2
0 #####
2
0 #####
2
0 #####
2
0 #####
0 #####
0
0 #####
0 #####
2
2
2
0
0 #####
2
0 #####
0 #####
0
0 #####
0
0 #####
0 #####
2
0
0
0
0
0 #####